



COMUNICAT DE PREMSA



Coma cada an, la davalada se'n torna e amb ela... lo **Festival Occitania** ! Per aquela edicion, vos balham rdv per 24 eveniments per descobrir las creacions occitanas actualas, e vos podèm ja assegurar que cadun-a i traparà son compte ! Al programa : musica, dança, literatura, cinema, teatre, visitas ; entre Tolosa, Murèth, Blanhac, Rius Volvèstre, Cunhaus, Pinsaguel o encara Caraman, la còla de l'IEO 31 e sos partenaris vos esperan per festejar la lenga e la cultura occitanas !

Començarem tre lo 2 d'octobre a l'Utopia Borderouge amb un rencontre-discutida abans la projeccion del filme de Claude Sicre "*Roots Tour*", dins l'encastre del festenal *Peuples et musiques au cinéma*, partenari novèl del Festival Occitania.

Se'n seguirà l'endeman la 6ena serada electrotrad al Dada, marcada pel retorn d'Henri Maquet aliàs Delta Sònic, òme orquestra de las musicas tradicionalas del 3en millenari, amb son vaissèl extrà-temporal d'exploracion de monds sonòrs ! E coma de costuma, lo transe-òc vinil mix de Mr Brun & La Mascanha, mix 100% vinils occitans ! Un autre mix de manca pas, lo de darc creatura dificila a classar, per un dj set cantat e parlat qu'oscillarà entre ambient e musica dançarèla, per destendre lo còs e l'esperit. Se passa lo 18 d'octobre a La Gougnotte, acompanhat d'una exposicion fotografica d'Estèla Blenet !

De concèrts, ne'n mancarà pas : Noubalòtcha a la Cave Po' per la Waada René Gouzenne, Amaneja amb Pauline Kamakine e Esteban Dehos a la Topina, Polifònic System & Chabaille a Pinsaguel, e lo grop de Nissa Nux Vomica al Cabaret Le 9

E per vos far dançar, un *casting* de tria per de balètis a bodre : Camille en bal, Triplette, Suberdaurada, Bolbena, Manu Isopet... sens dobridar lo Fest-noz balèti de Breizh en òc que clavarà las festivitats lo 15 de novembre amb Coquelicot de Fogo e los bretons Lors Landat e Thomas Moisson.

Costat teatre, aculhirem Monica Burg e François Dumeaux per "D'una lenga l'autra" dins una serada dedicada a Marcela Delpastre, en partenariat amb lo magazine Lo Diari. Tanben, poiretz assistir a l'espectacle "Cornamusas occitanas pels nuls" de JM Espinasse e "Jogarem pas a Tolosa" (aquò, veirem ben!) de la tropa ariegesa Les Galejaires.

Ongan, vos poiretz passejar per carrièras amb 3 visitas tematicas : l'emblematica "Tolosa en òc" de JM Leclercq, "amb Godolin" e Avelina Fabre, e la tota novèla "Afars sensibles", totjorn amb Avelina !

Enfin, una serada especiala "Descobèrtas occitanas" se tindrà lo 7 de novembre a las Halles de la transition à Tolosa amb un fum d'animacions : mòstra e talhièr de serigrafia amb Cecila Chapduèlh, de projeccions amb Dètz, e pel primièr còp sus l'empont, un concèrt amb Occitan Covers !

Vesètz, aurette pas léser de languir en octobre e novembre !



IEO 31

05 61 11 24 87

www.ieo31.com



@festivaloccitania

contacte@festivaloccitania.com



Per aver lo programa complet e detalhat, rendètz-vos sul site internet www.ieo31.com e sus las rets socialas **Facebook** @festivaloccitania e **Instagram** @festivaloccitania



COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Comme chaque année, l'automne revient et avec lui... le **Festival Occitania** ! Pour cette édition 2025, nous vous donnons rdv pour 24 événements pour découvrir les créations occitanes actuelles, et nous pouvons déjà vous assurer que chacun-e y trouvera son compte ! Au programme : musique, danse, littérature, cinéma, théâtre, visites ; entre Toulouse, Muret, Blagnac, Rieux Volvestre, Cugnaux, Pinsaguel ou encore Caraman, l'équipe de l'IEO 31 et ses partenaires vous attendent pour fêter la langue et la culture occitanes !

Nous commencerons dès le 2 octobre à l'Utopia Borderouge avec une rencontre-discussion, avant la projection du film de Claude Sicre *"Roots Tour"*, dans le cadre du festival Peuples et musiques au cinéma, nouveau partenaire du Festival Occitania.

S'en suivra le lendemain la 6ème soirée électrotrad au Dada, marquée par le retour d'Henri Maquet alias Delta Sònic, homme orchestre des musiques traditionnelles du 3e millénaire, avec son vaisseau extra-temporel d'exploration de mondes sonores ! Et comme d'habitude, le transe-òc vinyle mix de Mr Brun & La Mascanha, mix 100% vinyles occitans ! Un autre mix à ne pas manquer, celui de darc, créature difficile à classer, pour un dj set chanté et parlé qui oscillera entre ambiance et musique à danser, pour détendre le corps et l'esprit. ça se passe le 18 octobre à La Gougnotte, accompagné d'une exposition photographique d'Estela Blenet !

Des concerts, il n'en manquera pas : Noubalòtcha à la Cave Po' pour la Waada René Gouzenne, Amaneja avec Pauline Kamakine et Esteban Dehos à la Topina, Polifònic System & Chabraille à Pinsaguel, et le groupe de Nissa Nux Vomica au Cabaret Le 9.

Et pour vous faire danser, un casting remarquable pour des balètis à foison : Camille en bal, Triplette, Suberdaurada, Bolbena, Manu Isopet... sans oublier le Fest-noz balèti de Breizh en oc qui clôturera les festivités le 15 novembre avec Coquelicot de Fogo et les bretons Lors Landat et Thomas Moisson.

Côté théâtre, nous accueillerons Monique Burg et François Dumeaux pour *"D'una lenga l'autra"* et une soirée dédiée à Marcelle Delpastre, en partenariat avec le magazine Lo Diari. Vous pourrez aussi assister au spectacle *"Cornemuses occitanes pour les nuls"* de JM Espinasse et *"Jogarem pas a Tolosa (Nous ne jouerons pas à Toulouse)"* (ça, on verra bien !) de la troupe ariégeoise Les Galejaires.

Cette année, vous pourrez vous promener en ville avec 3 visites thématiques : l'emblématique *"Tolosa en oc"* de JM Leclercq, *"avec Godolin"* et Avelina Fabre, et la toute nouvelle *"Afars sensibles"*, toujours avec Avelina !

Enfin, une soirée spéciale *"Découvertes occitanes"* se tiendra le 7 novembre aux Halles de la transition à Toulouse avec de nombreuses animations : expo et atelier de sérigraphie avec Cecila Chapduelh, projections avec Dètz, et pour la première fois sur scène, un concert avec Occitan Covers !

Vous voyez, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer en octobre et novembre !



IEO 31

05 61 11 24 87

www.ieo31.com



@festivaloccitania

contacte@festivaloccitania.com



Pour avoir le programme complet et détaillé, rendez-vous sur le site internet www.ieo31.com et sur les réseaux sociaux **Facebook** @festivaloccitania et **Instagram** @festivaloccitania